





# Variole

Lokasa ya Makambo ya Bosolo



Variole ezali bokono makasi oyo euti na virus ya variole. Lokola bibongiseli ya mangwele elongaki, basilisaki variole.

Epalanganaka na moto na moto, mbala mingi na kosukosu to kosala itie. Esalemaka mingi te, ete bato babelaka na kosimba mai oyo euti na bampota mpe bampota ya polele to na biloko oyo ezali na mikrobe lokola bilamba ya mbeto.

## Bilembeteli mpe Bilembo



Fievre ya Makasi



Mutu mpe Nzoto Mpasi



Makwanza



Kosanza

Variole ebandaka na fievre makasi, mutu mpe nzoto mpasi, mpe ntango mosusu kosanza. Makwanza ebimaka oyo epalanganaka na nzoto mobimba, mpe ekomaka baampoule minene mpe bampota etondi mafina. Nsimha na yango ekomaka makasi, epasukaka, mpe ekwewayaka ntango baposo misato ekoki. Nsimha ya mwa baposo misato, ekotika mabulu nabisika oyo bampota bazalaki. Mbala mingi bilembo bimonanaka mikolo 17 kino 19 nsima ya koyamba virus na nzoto, na boumeli ya mikolo 10 kino 14.

## Bopekisi & Bosalisi

- Kozwa mangwele ezali lolenge malamu ya kopekisa variole. Atako ezali mingi te, mangwele ekoki kopesama na ntango ya mbalakaka.
- Ezali na nkisi moko te oyo emonisami mpona bokono ya variole. Bankisi misusu ekoki kosalisa mpona kosukisa to kopekisa yango ekoma makasi.



## Mpona Koyeba Makambo Misusu



Benga monganga na yo to Centre ya Maine oyo Epekisaka Bokono mpe Elandelaka Yango na 1-800-821-5821 mpona koyeba makambo misusu.

Okoki mpe kokende na [www.cdc.gov/smallpox](http://www.cdc.gov/smallpox).